



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj

5 - 0311031 / 004

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
HERCEG - NOVI**

registrovalo promjenu podataka dana 01.04.2008 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 04.04.2008

04.04.2008.

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0311031 / 004**

Datum registracije promjene: **01.04.2008**
Sjedište uprave društva **UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI**
Adresa za prijem službene pošte: **UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI**
Šifra djelatnosti: **45210 Grubi građevinski i spec. radovi**
Datum donošenja osnivačkog akta: **24.07.2006**
Datum donošenja Statuta: **24.07.2006** Datum promjena Statuta: **31.03.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **GORDAN STOJOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **GORDAN STOJOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **"BELAGON LIMITED" - NIKOZIJA - KIPAR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

Примљено из руке _____ преко поште _____
11 дана: 1.04.2008. Препоручено на пошту дана _____

препоручено дана, _____

Број: _____ Број привредног _____

104120

- 5-0311031/002

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
**DRUSTVO SA
OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU**

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA |
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv društva	Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "UNIVERZAL MONTE" d.o.o., Herceg Novi ul. Zemunska 143, Herceg Novi		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta:	Datum promjena statuta:	
		31.03.2008.	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI


<p>4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:</p> <p>1) licno ime /naziv</p> <p>2) adresa/sjediste</p> <p>3) prethodno ime (u slučaju da je doslo do promjene)</p> <p>4) matični broj broj pasosa</p> <p>5) datum i mjesto rođenja člana odbora direktora</p> <p>6) državljanstvo člana odbora direktora</p> <p>7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8) mjesto registracije tih društava</p> <p>9) pristanak na imenovanje</p>	<p>OSNIVAC <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CLAN DRUSTVA <input type="checkbox"/></p> <p>CLAN ODBORA <input type="checkbox"/></p> <p>DIREKTORA <input type="checkbox"/></p> <p>MENADZER <input type="checkbox"/></p> <p>(naznaciti odgovarajuće)</p> <p>1. Ime/naziv</p> <p><i>Belagon Limited</i></p> <p>2. Adresa/sjediste</p>	<p>OSNIVAC <input type="checkbox"/></p> <p>CLAN DRUSTVA <input type="checkbox"/></p> <p>CLAN ODBORA <input type="checkbox"/></p> <p>DIREKTORA <input type="checkbox"/></p> <p>MENADZER <input type="checkbox"/></p> <p>(naznaciti odgovarajuće)</p> <p>1. Ime/naziv</p> <p>2. Adresa/sjediste</p>	<p>OSNIVAC <input type="checkbox"/></p> <p>CLAN DRUSTVA <input type="checkbox"/></p> <p>CLAN ODBORA <input type="checkbox"/></p> <p>DIREKTORA <input type="checkbox"/></p> <p>MENADZER <input type="checkbox"/></p> <p>(naznaciti odgovarajuće)</p> <p>1. Ime/naziv</p> <p>2. Adresa/sjediste</p>
	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>
	<p>4. Matični broj ili broj pasosa:</p>	<p>4. Matični broj ili broj pasosa:</p>	<p>4. Matični broj ili broj pasosa:</p>
	<p>5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:</p>	<p>5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:</p>	<p>5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:</p>
	<p>6. Državljanstvo člana odbora direktora:</p>	<p>6. Državljanstvo člana odbora direktora:</p>	<p>6. Državljanstvo člana odbora direktora:</p>
	<p>7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p>	<p>7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p>	<p>7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p>
	<p>8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)</p>	<p>8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)</p>	<p>8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)</p>
	<p>9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>	<p>9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>	<p>9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [X] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv Gozdan Stojovic	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv
da je			
		4. Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	
6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište društva	M. Zemunjska 143, Herceg Novi
6. Adresa za prijem službene pošte	M. Zemunjska 143, Herceg Novi
7. Sifra djelatnosti	45210 Grubi građevinski i spec. radovi
8. Rok na koji je društvo osnovano	neodređeno
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	Gođdan Stojović
10. Imena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo (naznaciti da li je zastupnik ovlašten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	Gođdan Stojović je ovlašten da djeluje <input checked="" type="checkbox"/> POJEDINACNO <input type="checkbox"/> KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> sa (naznaciti odgovarajuće)
 je ovlašten da djeluje <input type="checkbox"/> POJEDINACNO <input type="checkbox"/> KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> sa (naznaciti odgovarajuće)
	Direktori su ovlaštteni da djeluju <input type="checkbox"/> POJEDINACNO <input type="checkbox"/> KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> sa (naznaciti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Gođdan Stojović <i>Gođdan Stojović</i>
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Datum registracije:
	Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG



Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse



ADVOKATSKA KANCELARIJA
Vukotić-Durutović

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

kojim ovlašćujem Anju Đukić, a

Jl

pr

MONTE'' d.o.o., Herceg Novi CRPS-om Podgorica (preuzeti potvrdu o registraciji promjene podataka i dr.).

Podgorica, 31.03.2008. g.

Davalac punomoćja,

ADVOKAT
Vukotić-Durutović
31000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 81 620 622, Fax: +382 81 633 958, E-mail: adv.vuk-dur@cg.yu

PUNOMOĆJE

kojim ovlašćujem Tamaru Durutović, adv. iz Podgorice, Novaka Miloševa 37/II, da u ime i za račun Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge „UNIVERSAL MONTE” d.o.o., Herceg Novi, obavi sve pravne i druge radnje pred CRPS Podgorica vezano za prenos udjela (promjenu osnivača) u Društvu „Universal Monte” d.o.o., Herceg Novi (preuzeti potvrdu o registraciji promjene podataka i dr.).

Herceg Novi, 27.03.2008.

Davalac punomoćja,
Gordan Stojović
izvršni direktor



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 108352
Datum: 01.04.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 01.04.2008, pod registarskim brojem 5-0311031/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "UNIVERZAL MONTE"D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI. Dana 31.03.2008. godine vrši se promjena Statuta usled istupanja osnivača i pristupanje BELAGON LIMITED iz Kipra - Nikozija. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

exp
01-04-08
W

Registrator

Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

Na osnovu čl. 65 i 74 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 6/2002 i 17/2007) i člana 39 Statuta Univerzal Monte d.o.o., Herceg Novi od 26.02.2007.g.

TIMI HOLDINGS LIMITED iz N

i

BELAGON LIMITED iz N

1066, P.C. 1066

z

ul. ...

Zaključili su dana 31.03.2008. g.

UGOVOR

O ustupanju osnivačkog uloga u "UNIVERZAL MONTE" d.o.o., Herceg Novi

Član 1.

"UNIVERZAL MONTE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Herceg Novi, Zemunska 143, upisan je u CRPS Podgorica pod reg. br. 5-0311031/003 (u daljem tekstu Društvo).

Osnivač i jedini član Društva je TIMI HOLDINGS LIMITED iz Nikozije, Republika Kipar, Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, registrovan u Republici Kipar, pod registarskim brojem 163179.

Predmet ovog ugovora je ustupanje cjelokupnog udjela osnivača i jedinog člana (prenosioca udjela) u „UNIVERZAL MONTE“ d.o.o. , Herceg Novi na novog vlasnika i jedinog člana Društva (sticaoca udjela).

Član 2.

Ovim ugovorom prenosilac udjela prenosi svoj cjelokupni osnivačkog ulog-udio u Društvu, koji iznosi 100%, sticaocu udjela u Društvu, u visini od 100%.

Prenos udjela iz prethodnog stava vrši se bez naknade.

Član 3.

Na osnovu izvršenog prenosa dijela udjela iz člana 2, stav 1 ovog ugovora, ugovorne strane utvrđuju strukturu osnovnog kapitala i visinu udjela u Društvu i to:

- BELAGON LIMITED iz Nikozije, Republika Kipar – 100%

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će na osnovu ovog Ugovora izvršiti odgovarajuće izmjene Statuta Društva.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne međusobne sporove po ovom Ugovoru nastojati da riješe mirnim putem, a ukoliko dogovor stranaka izostane, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.


Član 6.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva), a preostala 2 (dva) dostavljaju se nadležnim organima.



za TIMI HOLDINGS LIMITED
Ilija Boljević, po punomoćju






za BELAGON LIMITED
Tamara Durutović, po punomoćju

ADVOKAT
Tamara Durutović
PODGORICA, Novaka Miloševa 37
Tel. 081/333-958

Ор. бр. 1043-Д
Стефановић Милош
Савић Милош
Милош Милош

Мањаканни _____
 Упућена _____
Милош Милош

21-



31.03.2011
Милош Милош

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG, br. 6/02 i 17/07) i člana i Ugovora o ustupanju osnivačkog uloga u "Univerzal Monte" d.o.o., Herceg Novi, Ov. br. 11643/2008 pred OS POdgorica, novi vlasnik (u daljem tekstu osnivač) Društva „UNIVERZAL MONTE” d.o.o., Herceg Novi (u daljem tekstu Društvo), dana 31.03.2008.g. mijenja cjelokupni tekst Statuta donesenog 26.02.2007. g. i usvaja

S T A T U T

Društva „UNIVERZAL MONTE” d.o.o., Herceg Novi

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Statutom Društva uređuju se odnosi u radu i poslovanju, a naročito

- 1) naziv Društva ;
- 2) sjedište Društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi;
- 3) djelatnosti društva;
- 4) ukupan iznos osnovnog kapitala, vrsta i visina uloga svakog člana i način promjene iznosa kapitala;
- 5) dioba dobiti i snošenje rizika;
- 6) organe društva, njihova prava i obaveze, razrješenje i raspodjelu ovlašćenja između organa;
- 7) zastupanje društva,
- 8) prestanak Društva
- 9) postupak izmjene Statuta i
- 10) druga pitanja od značaja za rad Društva.

Član 2.

Društvo je osnovano odlukom o osnivanju od dana 24.07.2006.g.

Društvo može imati najviše 30 članova.

Osnivač Društva je:
BELAGON LIMITED, Th

Član 3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i posluje u skladu sa propisima CG, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Član 4

Društvom upravljaju vlasnici, odnosno predstavnici vlasnika, srazmjerno procentu vlasništva u osnovnom kapitalu.

II FIRMA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

Član 5

Društvo će u pravnom prometu sa trećim licima poslovati pod firmom:
„UNIVERZAL MONTE” d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Herceg Novi.
Skrraćeni naziv Društva je: „UNIVERZAL MONTE” d.o.o., Herceg Novi.
Sjedište Društva i adresa za primanje službenih pismena
je: Herceg Novi, Ul. zemunska 143.
O promjeni sjedišta i imena firme odlučuju osnivači Društva.

Član 6

Društvo ima svoj pečat i štambilj.
Pečat društva je okruglog oblika i sadrži slijedeći tekst:
„UNIVERZAL MONTE” d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Herceg Novi
Štambilj društva je pravougaonog oblika i sem naziva društva ima i tekst koji bliže
određuje njegovu namjenu.

Član 7

Društvo može imati svoj zaštitni znak, amblem, memorandum i druge oznake firme
Način donošenja, usvajanja i zaštite oznaka firme iz prednjeg stava će urediti posebnom
odlukom osnivač, odnosno vlasnik društva.

Član 8

Radi ostvarivanja poslovnih zadataka i razvoja Društva mogu se osnivati organizacioni
djelovi i van sjedišta Društva na obrazloženi predlog izvršnog direktora Društva.
Odluku donose osnivači.

Član 9

Organizacija društva i sistematizacija poslova sa opisom poslova može se urediti
posebnim aktom u Društvu.

Član 10

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa samostalno, u svoje ime i za svoj
račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun i ima sva ovlašćenja koja
mu, u okviru utvrdjenih djelatnosti, po Zakonu pripadaju.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

Osnivač Društva snose rizik poslovanja Društva do visine svog uloga.

III PREDMET POSLOVANJA

Član 11

Društvo se osniva radi obavljanja slijedećih djelatnosti:

- 24110 Proizvodnja industrijskih gasova
- 24120 Proizvodnja boja i pigmenata
- 24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
- 24140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
- 24150 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja
- 24200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu
- 24300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
- 24410 Proizvodna osnovnih farmaceutskih sirovina
- 24420 Proizvodnja farmaceutskih preparata
- 24510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje
- 24520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
- 24630 Proizvodnja eterična ulja
- 24660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda na drugom mjestu nepomenuta
- 25110 Proizvodnja guma za vozila
- 25120 Protektiranje guma za vozila
- 25130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
- 25220 Proizvodnja ambalaža od plastičnih masa
- 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
- 36110 Proizvodnja stolica i sjedišta
- 36120 Proizvodnja kancelarijskog namještaja i namještaja za trgovine, osim stolica i sjedišta
- 36130 Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica i sjedišta
- 36140 Proizvodnja ostalog namještaja, osim stolica i sjedišta
- 36150 Proizvodnja madraca
- 36400 Proizvodnja predmeta za sportske potrebe
- 36500 Proizvodnja igara i igraćaka
- 37100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka
- 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
- 45110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
- 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 45210 Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
- 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 45230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
- 45240 Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove

45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320 Izolacioni radovi
45330 Postavljanje cijevnih instalacija
45340 Ostali instalacioni radovi
45410 Malterisanje
45420 Ugradnja stolarije
45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 Bojenje i zastakljivanje
45450 Ostali završni radovi
45500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
50100 Prodaja motornih vozila (Prodaja na veliko i malo novih korišćenih vozila)
50300 Prodaja djelova i pribora za motorna vozila
51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina
i poluproizvoda
51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda metala i indust. hemikalija
51130 Posredovanje u prodaji drvene gradje i gradj. materijala
51140 Posredovanje u prodaji mašina, indust. opreme, brodova i aviona
51150 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo, metalne i gvoždarske
robe
51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda
51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51200 Održavanje i opravka motornih vozila
51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje
51220 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima
51230 Trgovina na veliko živim životinjama
51240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 Trgovina naveliko sirovim duvanom
51310 Trgovina naveliko voćem i povrćem
51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 Trgovina na veliko šećerom, čokočadom i slatkišima od šećera
51370 Trgovina na veliko kafom, kakaom i začinima
51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
51410 Trgovina na veliko tekstilom
51420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i dr.
51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, tapetama i dr.
51450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51530 Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcijama materijalom
51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima od drveta
51610 Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama
51630 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila
51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju
51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama
51700 Ostala trgovina na veliko
52110 Trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 Trgovina na malo voćem i povrćem
52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52230 Trgovina na malo ljuskarima i mekušcima
52240 Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima
52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specializovanim prodavnicama
52310 Izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi
52320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama
52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 Trgovina na malo tekstilom
52420 Trgovina na malo odjećom
52430 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
52440 Trgovina na malo namještajem i opremom za osvijetljavanje
52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i TV uređajima
52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 Ostala trgovina na malo u specializovanim prodavnicama
52722 Oправка ostalih električnih aparata za domaćinstvo
52740 Oправка na drugom mjestu nepomenuta
55110 Hoteli i moteli, s restoranom
55120 Hoteli i moteli bez restorana
55211 Dječija i omladinska odmarališta
55212 Planinarski domovi i kuće
55220 Kampovi
55232 Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55233 Ostali smještaj za kraći boravak
55300 Restorani

55400 Barovi
55510 Kantine
55520 Katering
60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63120 Skladišta i stovarišta
63300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
67200 Pomoćne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove/aktivnosti agenata osiguranja/
70110 Razvoj projekata o nekretninama
70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun
70200 Iznajmljivanje nekretnina
70310 Agencija za nekretnine
70320 Upravljanje nekretninama, za tuđ račun
71100 Iznajmljivanje automobila
71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putem
71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava
71320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme uključujući i kompjutere
71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugom jestu nepomenute
71400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu za domaćinstvo na drugom mjestu nepomenuto
72100 Pružanje savjeta u vezi s kompjuterskom opremom
72200 Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
72300 Obrada podataka
72400 Izgradnja baza podataka
72500 Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
72600 Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima
74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140 Konsalting i menadžment poslovi
74150 Holding poslovi
74201 Prostorno planiranje
74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 Inženjering
74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 Tehničko ispitivanje i analiza
74401 Priređivanje sajмова
74202 Ostale usluge reklame i propaganda
74700 Čišćenje objekata
74840 Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo obavlja sledeće poslove spoljnotrgovinskog prometa i pružanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti, kao i:

- uvoz i izvoz
- zastupanje
- posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu
- konsignacioni poslovi
- medjunarodna špedicija

Član 12

Društvo može da promijeni djelatnost samo uz saglasnost osnivača odnosno vlasnika Društva.

Član 13

Društvo može da zaključuje ugovore i obavlja i druge poslove prometa roba i usluga samo u okviru djelatnosti upisanih u CRPS. Društvo može bez upisa u CRPS da obavlja i druge poslove odnosno djelatnosti, u manjem obimu, koje služi djelatnosti koja je upisana u CRPS, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

IV OSNOVNI KAPITAL I ULOZI

Član 14

Osnovni kapital Društva sastoji se od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Svaki član Društva može imati samo jedan ulog i jedan udio, a jedan udio ima onoliko glasova koliko iznosi njegovo procentualno učešće u osnovnom kapitalu Društva.

Ulozi članova Društva mogu biti u gotovom novcu, stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti.

Uloge u stvarima i pravima procjenjuje nezavisni procjenitelj koji o tome sačinjava poseban izvještaj sa zakonom propisanom sadržinom.

Procjena se vrši prije prihvatanja nenovčanog uloga od strane ostalih osnivača.

Ulozi u stvarima i pravima izraženi u novčanoj vrijednosti, predaju se u cjelini na dan pristupanja Društvu.

Ako se u Društvo kao ulog unosi Društvo, uz izvještaj iz predhodnog stava ovog člana, prilaže se bilans Društva za posljednje dvije poslovne godine, kao i isprava o procjeni vrijednosti Društva od nezavisnog procjenjivača.

Ulozi u Društvu ne mogu biti u radu i uslugama.

Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica.

Ako su više lica vlasnici jednog udjela, ta lica se u odnosu na Društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika, a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno.

Pravne radnje društva prema vlasnicima jednog udjela djeluju prema svim vlasnicima tog udjela i kad su izvršene samo prema jednom od njih.

Član 15

Društvo ne može osloboditi člana Društva, u cjelini ili djelimično, obaveze uplate i unošenja uloga.

Član 16

Novčani dio osnovnog kapitala Društva iznosi 1 EUR.

Član 17

Početni kapital Društva se može uvećati i pristupanjem novih lica koja su poznata osnivaču i koja su lično pozvana od strane osnivača da postanu ulagači u društvu. Ime novog ulagača i dodatni iznos uloga upisuju se u CPRS.

Član 18

Pristupanjem Društvu novi članovi su obavezni u cjelosti upsati i unijeti u Društvo svoje uloge.

Član 19

Društvo vodi spisak članova Društva.
Poimenična lista osnivača Društva dostavlja se CPRS.

Član 20

Skupština Društva koju čine svi vlasnici odnosno osnivači Društva može utvrditi obavezu dopunskih uplata za članove Društva i visinu tih uplata.
Dopunska uplata ne povećava ulog i udio članova kao ni osnovni kapital.
Dopunske uplate određuju se srazmjerno ulozima.
Član Društva ne može dopunsku obavezu dopunske uplate prebiti potraživanjem prema Društvu.
Zbog docnje sa uplatom dopunske uplate primjenjuju se opšta pravila obligacionog prava.
Dopunske uplate članovima Društva, koje ne služe za pokriće osnovnog kapitala u slučaju gubitka, mogu se vratiti po proteku 30 dana od dana objavljivanja odluke o vraćanju.

Član 21

Udio se može prenositi izmedju članova Društva bez ograničenja.

Kada član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi, kao i samo Društvo, imaju pravo preče kupovine tog udjela.

Kada ne postoji sprazum o kupovini tog udjela između tog člana i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima Društva, prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ako u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena članovi i samo Društvo ne prihvata kupovinu udjela, udio se može prenijeti trećem licu pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponudjenih članovima ili samom Društvu.

Ako član Društva pri prenosu udjela, uz svoj udio, stekne još jedan udio, ili više udijela, svi udjeli se spajaju u jedan udio.

Član 22

Smrću ili prestankom člana Društva udio se prenosi na nasljednike ili pravne sljedbenike. U slučaju nasljedjivanja, pravnog sljedbeništva i prenosa udijela na više lica, ta lica se u odnosu na Društvo smatraju jednim članom.

Član 23

U slučaju prenosa udijela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Prenos udjela povlači izmjenu ugovora o osnivanju Društva i registraciju kod CRPS u skladu sa zakonom.

Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku.

Član 24

Osnovni kapital Društva povećava se izmjenom ugovora o osnivanju Društva saglasnošću svih članova Društva i srazmjerno ranijim udjelima.

Članovi Društva imaju pravo preče uplate odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju Društva, srazmjerno ranijim udjelima.

U slučaju da članovi Društva ne uplate dodatne uloge u utvrdjenom roku najmanje u procentu od 70% smatraće se da povećanje kapitala nije uspjelo.

Povećanje udjela registruje se kod CRPS.

Član 25

Na povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala Društva shodno će se primijenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala. Predlog za smanjenje kapitala sadrži razloge za smanjenje kapitala kao i način na koji će smanjiti kapital.

Član 26

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova Društva.

Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje 2/3 ukupnog kapitala.

Kopija predloženog ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Društvo ne može pružati, direktno ili indirektno, finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno odluče svi članovi Društva.

V DIOBA DOBITI, SNOŠENJE RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

Član 27

Društvo je nosilac prava i obaveza u pravnom prometu u odnosu na sva sredstva kojima raspolaže i koja koristi u skladu sa prirodom i namjenom tih sredstava saglasno Zakonu, ugovoru o osnivanju Društva i Statutu.

Član 28

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje finansijske i poslovne izvještaje u skladu sa pozitivnim propisima.
Revizija finansijskog iskaza Društva vrši se u skladu sa računovodstvenim propisima.

Član 29

Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje CRPS-u. Ukoliko postojeća visina kapitala nije navedena u finansijskom izvještaju, ona se posebno objavljuje uz finansijski izvještaj.

Finansijski iskazi dostavljaju se CRPS-a najkasnije do 30. juna tekuće godine za tekuću godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima.

Član 30

Društvo ima obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu svake godine od dobiti se unosi 5% dok rezerva ne dostigne propisanu vrijednost u skladu sa propisima.

Sredstva obavezne rezerve mogu se privremeno koristiti za pokriće gubitaka Društva i otklanjanje nelikvidnosti.

Član 31

Dobit koju ostvari Društvo u toku poslovne godine utvrđuje se završnim računom, u skladu sa pozitivnim propisima.

Dobit Društva, po odbitku sredstava za obaveznu rezervu, pripada članovima Društva i dijeli se srazmjerno njihovom ulogu u osnovnom kapitalu Društva, što znači osnivaču pripada 100% dobiti.

Član 32

Dividende, posebne naknade i nagrade ne mogu se isplaćivati na teret osnovnog kapitala.

Član 33

Način raspodjele dobiti, visinu dividendi, naknadu i nagradu utvrđuje Skupština Društva.

Član 34

Osnivači i članovi Društva snose rizik za poslovanje Društva do visine uložениh sredstava.

Član 35

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom i sredstvima.

Član 36

Gubitak po završnom računu Društva se pokriva iz sredstava obavezne rezerve, osnovnog kapitala Društva i dopunskih uplata.

Član 37

U slučaju da se gubitak ne može pokriti sredstvima iz čl.36 Statuta ili smanjenjem kapitala do zakonskog minimuma, a organi Društva odnosno osnivači ne donesu odluku o načinu pokrivanja gubitaka u roku od 30 dana od dana usvajanja završnog računa, objaviće stečaj Društva.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 38

Organi Društva su Skupština i Izvršni direktor.
Član odnosno članovi Društva, kao njegovi vlasnici, imaju ovlaštenja Skupštine Društva.

Član 39

Društvo može imati najviše 30 članova.

U slučaju da se broj članova Društva poveća preko 10 Skupština Društva može osnovati Odbor direktora.

Član 40

Odluke koje se donose u vršenju funkcija upravljanja Društvom upisuju se u knjige Društva.

U knjige Društva upisuju se:

- odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja
- odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka
- odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
- investicione odluke
- odluke o statusnim promjenama, o promjeni oblika i likvidaciji Društva
- druge odluke značajne za vršenje funkcije upravljanja.

Knjige Društva vode se uredno. Podaci upisani u knjige Društva ne smiju se mijenjati niti brisati.

Odluke iz prvog stava ovog člana koje nisu upisane u knjige Društva ne proizvode pravno dejstvo.

Član 41

O izboru i postavljanju Izvršnog direktora i Sekretara Društva odlučuju osnivači odnosno Skupština Društva.

Član 42

Izvršni direktor je odgovoran za rad i poslovanje Društva osnivačima odnosno i Odboru direktora ako bude konstituisan.

Izvršni direktor imenuje se na period od 4 godine, s tim što može biti ponovo angažovan. Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka roka ako ne postupa savjesno i radi u korist Društva kao cjeline ili ne koristi ovlašćenja samo u korist Društva.

Član 43

Izvršni direktor obavlja slijedeće poslove:

- predlaže i sprovodi poslovnu politiku Društva
- donosi program rada i plan razvoja Društva
- predlaže i utvrđuje organizaciju Društva
- zastupa Društvo
- upravlja imovinom Društva i za ključuje ugovore u ime i za račun društva
- odredjuje lice koje ga zamjenjuje u odsutnosti ili ovlašćuje drugo lice na koje prenosi dio ili svoja prava i obaveze
- utvrđuje rezultate poslovanja Društva
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo

- izdaje naloge i upustva koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu
- naredbodavac je i izvršilac fin. plana Društva
- odgovoran je za poslovni uspjeh Društva i
- obavlja i druge poslove i izvršava obaveze koje su neophodne za dobrobit Društva u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva

Član 44

Izvršni direktor je dužan da se prilikom donošenja odluka pridržava načela savjesnosti i poštenja, da postupi sa pažnjom dobrog privrednika i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja.

On ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih odluka ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Član 45

Društvo može imati i Sekretara Društva.

Sekretar Društva pomaže u radu Izvršnom direktoru i ima sva prava i obaveze koje ima i Izvršni direktor Društva, a posebno u odsutnosti ili spriječenosti Izvršnog direktora da obavlja svoje poslove.

Član 46

Upravljanjem poslovanja kao i zastupanje društva vršiće Izvršni direktor Društva.

Član 47

Lica ovlašćena za zastupanje Društva u spoljnotrgovinskom poslovanju moraju imati najmanje srednje obrazovanje i poznavati najmanje jedan strani jezik.

Član 48

U Društvu do eventualnog konstituisanja Skupštine i drugih organa Društva, odlučuju o svim pitanjima osnivač.

Član 49

Skupština Društva:

1. Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta
2. Imenuje ili razrješava Izvršnog direktora, Sekretara Društva, revizora i likvidatora, daje smjernice za ostvarenje poslovne politike Izvršnom direktoru i odlučuje o nadoknadama za rad ovim licima, odlučuje o nadoknadama za rad Izvršnog direktora i Sekretara.

3. Utvrđuje poslovnu politiku
4. Usvaja godišnji finansijski izvještaj završni račun
5. Odlučuje o rasporedu godišnje dobiti
6. Odlučuju o smanjenju i povećanju osnovnog kapitala
7. Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku rada Društva
8. Donosi investicione odluke i odluke o kreditnim zaduženjima čiji iznos premašuje 10.000 EUR
9. Odlučuje o nabavci sirovina i repromaterijala preko iznosa od 20.000 EUR
10. Donosi opšta akta Društva.
11. Donosi poslovnik o radu (poslovníkom o radu bliže će se urediti pitanja : sazivanja Skupštine, zastupanje članova kvoruma i odlučivanje, glasanjem pismenim putem, način glasanja)
12. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom, osnivačkim aktom i Statutom.

VII PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH

Član 50

Rad u društvu se može obavljati po osnovu:

- ugovora o radu na određeno i na neodređeno vrijeme
- privremenih i povremenih poslova
- volonterskog rada i
- rada vlasnika bez naknade

Prava zaposlenih utvrdiće se pojedinačnim ugovorima između zaposlenih i poslodavca u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom RCG.

Član 51

Obaveze i odgovornosti zaposlenih će biti bliže uređena opštim aktima Društva u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

Član 52

Prava zaposlenih ne mogu biti određena u manjem obimu nego što ih određuje Zakon i Kolektivni ugovor.

Član 53

Zaštita prava zaposlenih u Društvu vrši se na način i postupak utvrdjenim odredbama zakona i Kolektivnog ugovora.

VIII POSLOVNA TAJNA

Član 54

Poslovnu tajnu čine: dokumentacija, podaci, isprave i drugi materijali čije bi saopštavanje neovlašćenim licima moglo štetiti poslovnom uspjehu Društva ili na drugi način ugroziti interese Društva ili njegov ugled.

Koje isprave, podaci, dokumentacija, materijali i informacije predstavljaju tajnu utvrđuje Izvršni direktor svojom odlukom.

Član 55

Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi zaposleni u Društvu i članovi Društva bez obzira na način na koji su za nju saznali. Poslovnu tajnu su dužni čuvati i po prestanku radnog odnosa u Društvu ili istupanju iz Društva.

Poslovnu tajnu može saopštiti samo Izvršni direktor ili lice koje on ovlasti, uz punu odgovornost za moguće štetne posljedice po Društvo zbog saopštavanja poslovne tajne.

IX RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA I PRESTANAK

Član 56

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika Društva). Spajanje, pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG, br. 06/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 17/09).

Odluku o spajanju donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom.

Član 57

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene zakonom o privrednim društvima.

Odluku o promjeni oblika društva donosi Skupština društva, s tim da je, ako se promjenom oblika Društva mijenjaju utvrđena prava i obaveze članova Društva, za punovažnost te odluke potrebna saglasnost svih članova Društva.

Član 58

Društvo prestaje sem u posebnim slučajevima propisanim Zakonom o insolventnosti i odlukom Skupštine o dobrovoljnoj likvidaciji.

Skupština Društva odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji dvotrećinskom većinom glasova.

U slučaju da Skupština Društva nije konstituisana, o prestanku društva odlučuju osnivači. Postupak dobrovoljne likvidacije sprovodi se shodno odredbama Zakona o privrednim društvima o dobrovoljnoj likvidaciji akcionarskih društava.

Član 59

U slučaju dobrovoljne likvidacije Društva, od imovine Društva koja preostane poslije podmirenja zakonskih i ugovornih obaveza prvo se vraćaju uplate, a ostali dio se raspoređuje između članova Društva, srazmjerno njihovim udjelima.

X RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 60

Osnivači Društva će nastojati da u roku od 45 dana sve sporove u vezi sa izvršavanjem Ugovora o osnivanju Društva i poslovanjem Društva, međusobno riješe mirnim putem.

Član 61

Sporovi između Društva i članova Društva rješavaće se pred nadležnim sudom. Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje osnivačkog akta i ovog Statuta biće primijenjeni važeći propisi u Crnoj Gori.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62

Članovi i organi društva dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osigurava bezbjednost na radu kao i da preduzimaju potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 63

Ovaj Statut je uradjen u dovoljnom broju primjeraka i biće dostavljen CRPS-a, po potrebi i drugim nadležnim organima, kao i zaposlenim u Društvu.

Član 64


Izmjene i dopune ovog Statuta mogu se vršiti na način i postupak kako je Statut i donesen.

Izmjene i dopune obavezno dostavlja CRPS-a Izvršni direktor Društva u roku od 7 dana od dana kad su izvršene.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom registracije, od kad se i primjenjuju.

Podgorica, 31.03.2008.g.

Za osnivača,


Tamara Durutović, adv. po punomoćju

ADVOKAT
Tamara Durutović
PODGORICA, Njegoševa 67
Tel. 081/800-958

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Приймљено из руке _____

ПОКЛОНИЦА

Дана _____

1.02.2008. Подгорica

Препоручено дана _____

Број: _____ Бр. пријема _____

Overen prevod sa engleskog jezika

MESTO PEČATA
SLUŽBENIK ZA OVERY

Punomoćje

izdato od strane

Timi Holdings Limited

Ovim punomoćjem izdatim dana 3. marta 2008.godine

od strane

Timi Holdings Limited

Privrednog društva osnovanog i registrovanog u Republici Kipar, pod registarskim brojem 163179 sa sedištem na adresi 3 Themistokli Dervi, Julia House, P.C.1066, Nikozija, Kipar (u daljem tekstu nazvano «Privredno društvo») ovim imenuje

g. Iliju Boljevića, advokata
iz ul. Novaka Miloševa 37/II, Podgorica, Crna Gora

(u daljem tekstu nazvanog "Punomoćnik") da bude stvarni i zakonski zastupnik Privrednog društva i da za i u ime i za račun Privrednog društva preduzme ili obavli sve ili bilo koje radnje i stvari koje su navedene dalje u ovom punomoćju, to jest:

Da u opštem smislu bude zastupnik Privrednog društva u vezi prodaje celokupnog udela Privrednog društva privrednom društvu BELAGON LIMITED, sa adresom 3 Julia House, Themistokli Dervi, CY 1066, Nikozija, Kipar, u svojstvu kupca, u privrednom društvu «UNIVERZAL MONTE» d.o.o., Herceg Novi, Crna Gora (TIMI HOLDINGS LIMITED ima 100% udela u «UNIVERZAL MINERAL INVESTMENTS» d.o.o.), sa sledećim specijalnim ovlašćenjima:

(1) da potpiše u ime i za Privredno društvo, kao prodavca, Ugovor o kupoprodaji udela sa BELAGON LIMITED, sa adresom na 3 Julia House, Themistokli Dervi, CY 1066 Nikozija, Kipar, kao kupcem, radi kupoprodaje udela u «UNIVERZAL MONTE» d.o.o., Herceg Novi, Crna Gora; i

(2) u opštem smislu, da donese sve potrebne odluke, da potpiše sva potrebna dokumenta i da preduzme sve druge potrebne radnje u vezi sa kupoprodajom udela u «UNIVERZAL MONTE» d.o.o.

2. Ovo Punomoćje će biti na snazi do 3. marta 2009. godine.

I ovim punomoćjem se izjavljuje da:

- a) Privredno društvo ovim ratifikuje i potvrđuje i pristaje da ratifikuje i potvrdi sve ono što punomoćnik preduzme ili treba da preduzme na osnovu ovog punomoćja uključujući u ovu potvrdu i sve što bude preduzeto u periodu između opoziva ovog punomoćja i trenutka kada je pomenuti punomoćnik upoznat sa ovim opozivom.



- b) Privredno društvo ovim ovlašćuje i opunomoćuje punomoćnika da u njegovo ime potvrdi da je ovo punomoćje akt i dokument privrednog društva i da je propisno

potpis s.r.

MESTO PEČATA

SLUŽBENIK ZA OVĀRE

overeno zvaničnim žigom privrednog društva i da isto registruje i evidentira u odgovarajućoj službi i ili registru i da pribavi bilo koji i svaki drugi dokument ili stvar ma koje prirode koji na svaki način mogu biti potrebni ili odgovarajući za overu i davanje punovažnosti ovom punomoćju u skladu sa zakonom i običajima odgovarajuće zemlje, u potpunosti i efikasno kao što bi to uradilo i privredno društvo

MESTO PEČATA

SLUŽBENIK ZA OVĀRE

U potvrdu toga ovo punomoćje je potpisano dana 3.marta dve hiljade osme godine.

MESTO NALEPNICE SA SUVIM ŽIGOM

Zvanični žig firme

Timi Holdings Limited

je stavljen na ovaj dokument
u prisustvu

potpis s.r.

.....
Panayiota Papademetriou
direktor

potpis s.r.

.....
Maria Pitta
za Coly Secretarial Limited
sekretar

Potpisali danas u mom prisustvu gđa. Panayiota Papademetriou kao direktor i gđa Maria Pitta za Coly Secretarial Limited, sekretar firme **Timi Holdings Limited**, obe iz Nikozije, koje su mi lično poznate, i overeno je danas u mom prisustvu zvaničnim žigom pomenute firme **Timi Holdings Limited**. U potvrdu toga svojeručno sam potpisao ovaj dokument i overio službenim žigom dana 3. marta 2008.godine.

potpis s.r.

.....
MESTO PEČATA
ANTHOULIS S.SAVVIDES
Službenik za overe
Nikozija - Kipar

MESTO TAKSENE MARKE

MESTO PEČATA

SLUŽBENIK ZA OVĀRE



MESTO PEČATA

Ovim se potvrđuje da je potpis stavljen gore/na prethodnoj strani potpis g. ANTHOULIS-a SAVVIDES-a

Službenika za overe iz Nikozije, imenovanog od strane Ministarskog saveta Republike Kipar na osnovu Zakona o službenicima za overu, pogl. 39, za overu potpisa i pečata, kao i da je pečat stavljen pored pomenutog potpisa pečat Službenika za overe iz Nikozije.

Nikozija - Kipar
Datum

K. Spyrou, s.r.
Okružni službenik
Nikozija

MESTO PEČATA:
11. mart 2008.

MESTO PEČATA: **K. SPYROU**

MESTO TAKSENE MARKE
MESTO ŽIGA
SLUŽBENIK ZA OVERY

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. *Zemlja* **KIPAR**

Da je ova javna isprava

2. *potpisana od strane* MESTO PEČATA: **K. SPYROU**

3. *u svojstvu* **Okružnog službenika**

4. *i snabdevena žigom/pečatom* **Okružnog službenika**

TVRDI

5. *u Nikoziji* 6. *dana* MESTO PEČATA **11. MARTA 2008.**

7. MESTO PEČATA **A. CONSTANDINOU**

8. *br.* **79839/08**


9. *žig/pečat*

10. *potpis*

MESTO PEČATA
MINISTARSTVO PRAVOSUDA
I JAVNOG REDA
MESTO DVE TAKSENE MARKE

potpis s.r.
Stalni sekretar
Ministarstvo pravosuđa i javnog reda


000
KRAJ PREVODA



Broj: 5250/8/08

Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.

Beograd, 20. marta 2008.

The image shows a circular official seal of the Permanent Court Interpreter for German and English Languages in the District Court of Belgrade. The seal contains the text: "STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI I NEMAČKI JEZIK U OKRUŽNOG SUDA U BEOGRADU" around the perimeter and "PEROLO ZORAN" in the center. Below the seal is a handwritten signature in black ink.

ZORAN PEROLO
stalni sudski tumač za nemački i engleski jezik
Maršala Birjužova 30, BEOGRAD

Imenovan rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,
Beograd, Srbija, br. 74-02-99/91-03

Power of Attorney

By

Timi Holdings Limited

By this power of Attorney given on the 3rd day of March 2008

By

Timi Holdings Limited

a company incorporated and registered in the Republic of Cyprus, under registration No. 163179 having its registered office at 3 Themistokli Dervi, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, (hereinafter called "the company") hereby appoints

**Mr Ilija Boljević, attorney at law,
of 37/II Novaka Miloševa Street, Podgorica, Montenegro.**

(hereinafter called "the attorney") the true and lawful attorney of the company for and in the name of and on behalf of the company to do or execute all or any of the acts and things hereinafter mentioned that is to say:


To generally act as the attorney of the Company in relation to the sale of the whole stake by the Company to BELAGON LIMITED, of 3 Julia House, Themistokli Dervi, CY 1066 Nicosia, Cyprus, as the purchaser, in "UNIVERZAL MONTE" d.o.o., Herceg Novi, Montenegro (TIMI HOLDINGS LIMITED has 100% stake in "UNIVERZAL MINERAL INVESTMENTS" d.o.o.), with the following specific powers:

- (1) To sign, in the name and on behalf of the Company, as the seller, the Stake Sale/Purchase Agreement with BELAGON LIMITED, of 3 Julia House, Themistokli Dervi, CY 1066 Nicosia, Cyprus, as the purchaser, for the sale/purchase of stake in "UNIVERZAL MONTE" d.o.o., Herceg Novi, Montenegro; and
- (2) Generally, to pass all necessary resolutions, to sign all necessary documents and to undertake all other necessary activities in connection with the sale/purchase of stake in "UNIVERZAL MONTE" d.o.o.

2 This Power of attorney is valid until the 3rd of March 2009

And it is hereby declared that:

- (a) The company hereby ratifies and confirms and agrees to ratify and confirm whatsoever the attorney shall do or purport to do by virtue of this power of attorney including in such confirmation whatsoever shall be done between the time of revocation of this power of attorney and the time of that revocation becoming known to the said attorney.
- (b) The company hereby authorises and empowers the attorney to acknowledge in its name and as the act and the deed of the company this power of attorney and that the seal of the company was duly





affixed hereto and to register and record the same in the proper office and or registry and to obtain any and every other act and thing whatsoever which may be in anywise requisite or proper for authenticating and giving full effect to this power of attorney according to the law and usages of the respective country as fully and effectually as could the company.




In witness whereof this power of attorney has been executed this 3rd day of March two thousand eight.


The common seal of
Timi Holdings Limited
was hereunto
affixed in the presence of:




.....
Panayiota Papademetriou
Director


.....
Maria Pitta
For Coly Secretarial Limited
Secretary

Signed this day in my presence by Mrs Panayiota Papademetriou as director and Mrs Maria Pitta for Coly Secretarial Limited, the secretary of **Timi Holdings Limited**, both of Nicosia, who are personally known to me and sealed this day in my presence under the common seal of the said **Timi Holdings Limited**. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 3rd day of March 2008.


.....
ANTHOULIS S. SAVVIDES
Certifying Officer
Nicosia - Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. ANTHOULIS SAVVIDES a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to certify signature and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying officer of Nicosia.

Nicosia - Cyprus

Date **11 MAR 2008**

District Officer
Nicosia

(Sg) K. SPYROU



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS**
This public document
2. has been signed by **(Sg) K. SPYROU**
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer
5. at Nicosia
6. the **11 MAR 2008**
7. by **A. CONSTANDINOU**
8. No. **79839/08**
9. Seal/stamp:
10. Signature:




.....
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко лажно
_____ дана _____, _____
_____ предато на нешту дана _____
препоручено даље _____

Број _____
Број _____



Overen prevod sa engleskog jezika

MESTO PEČATA
SLUŽBENIK ZA OVERY

Punomoćje

izdato od strane

Belagon Limited

Ovim punomoćjem izdatim dana 3. marta 2008.godine

od strane

Belagon Limited

Privrednog društva osnovanog i registrovanog u Republici Kipar, pod registarskim brojem 216598 sa sedištem na adresi 3 Themistokli Dervi, Julia House, P.C.1066, Nikozija, Kipar (u daljem tekstu nazvano «Privredno društvo») ovim imenuje

gđu Tamaru Durutović, advokata
iz ul. Novaka Miloševa 37/II, Podgorica, Crna Gora

(u daljem tekstu nazvanog "Punomoćnik") da bude stvarni i zakonski zastupnik Privrednog društva i da za i u ime i za račun Privrednog društva preduzme ili obavi sve ili bilo koje radnje i stvari koje su navedene dalje u ovom punomoćju, to jest:

Da u opštem smislu bude zastupnik Privrednog društva u vezi kupovine celokupnog udela koje ovo Privredno društvo kupuje od privrednog društva TIMI HOLDINGS LIMITED, sa adresom 3 Julia House, Themistokli Dervi, CY 1066, Nikozija, Kipar, u svojstvu prodavca, u privrednom društvu «UNIVERZAL MONTE» d.o.o., Herceg Novi, Crna Gora (TIMI HOLDINGS LIMITED ima 100% udela u «UNIVERZAL MONTE» d.o.o.), sa sledećim specijalnim ovlašćenjima:

- (1) da potpiše, u ime i za Privredno društvo, kao kupca, Ugovor o kupoprodaji udela sa TIMI HOLDINGS LIMITED, sa adresom na 3 Julia House, Themistokli Dervi, CY 1066 Nikozija, Kipar, kao prodavcem, radi kupoprodaje udela u «UNIVERZAL MONTE» d.o.o., Herceg Novi, Crna Gora; i
- (2) da donese, u ime i za Privredno društvo, kao vlasnika celokupnog udela u privrenom društvu «UNIVERZAL MONTE» d.o.o., potrebne odluke koje proizlaze iz ili su u vezi sa kupoprodajom udela u skladu sa Ugovorom navedenim u Tački (1) gore; i
- (3) da potpiše, u ime i za Privredno društvo kao vlasnika celokupnog udela u privrenom društvu «UNIVERZAL MONTE» d.o.o., osnivački akt i/ili statut privrednog društva «UNIVERZAL MONTE» koji proizlaze iz ili su u vezi sa kupoprodajom udela u skladu sa Ugovorom navedenim u Tački (1) gore; i



(4) u opštem smislu, da donese sve potrebne odluke, da potpiše sva potrebna dokumenta i da preduzme sve druge potrebne radnje u vezi sa kupoprodajom udela u «UNIVERZAL MONTE» d.o.o.

2 Ovo Punomoćje će biti na snazi do 3. marta 2009. godine.

potpis s.r.
MESTO PEČATA
SLUŽBENIK ZA OVERY

I ovim punomoćjem se izjavljuje da:

MESTO PEČATA
SLUŽBENIK ZA OVERY

- a) Privredno društvo ovim ratifikuje i potvrđuje i pristaje da ratifikuje i potvrdi sve ono što punomoćnik preduzme ili treba da preduzme na osnovu ovog punomoćja uključujući u ovu potvrdu i sve što bude preduzeto u periodu između opoziva ovog punomoćja i trenutka kada je pomenuti punomoćnik upoznat sa ovim opozivom.
- b) Privredno društvo ovim ovlašćuje i opunomoćuje punomoćnika da u njegovo ime potvrdi da je ovo punomoćje akt i dokument privrednog društva i da je propisno overeno zvaničnim žigom privrednog društva i da isto registruje i evidentira u odgovarajućoj službi i ili registru i da pribavi bilo koji i svaki drugi dokument ili stvar ma koje prirode koji na svaki način mogu biti potrebni ili odgovarajući za overu i davanje punovažnosti ovom punomoćju u skladu sa zakonom i običajima odgovarajuće zemlje, u potpunosti i efikasno kao što bi to uradilo i privredno društvo.

U potvrdu toga ovo punomoćje je potpisano dana 3.marta dve hiljade osme godine.

MESTO NALEPNICE SA SUVIM ŽIGOM

Zvanični žig firme
Belagon Limited
je stavljen na ovaj dokument
u prisustvu
potpis s.r.

.....
Soterakis Koupepides
direktor

potpis s.r.

.....
Maria Pitta
za Coly Secretarial Limited
sekretar



Potpisali danas u mom prisustvu g. Soterakis Koupepides kao direktor i gđa Maria Pitta za Coly Secretarial Limited, sekretar firme **Belagon Limited**, oboje iz Nikozije, koji su mi lično poznati, i overeno je danas u mom prisustvu zvaničnim žigom pomenute firme **Belagon Limited**. U potvrdu toga svojeručno sam potpisao ovaj dokument i overio službenim žigom dana 3. marta 2008.godine.

potpis s.r.

.....

MESTO PEČATA

ANTHOULIS S.SAVVIDES

Službenik za overe

Nikozija - Kipar

MESTO TAKSENE MARKE

MESTO PEČATA

SLUŽBENIK ZA OVERE

MESTO PEČATA

Ovim se potvrđuje da je potpis stavljen gore/na prethodnoj strani potpis g. ANTHOULIS-a SAVVIDES-a

Službenika za overe iz Nikozije, imenovanog od strane Ministarskog saveta Republike Kipar na osnovu Zakona o službenicima za overu, pogl. 39, za overu potpisa i pečata, kao i da je pečat stavljen pored pomenutog potpisa pečat Službenika za overe iz Nikozije.

Nikozija - Kipar

Datum

K.Spyrou, s.r.

Okružni službenik

Nikozija

MESTO PEČATA:

14. mart 2008.

MESTO PEČATA: **K. SPYROU**

MESTO TAKSENE MARKE

MESTO ŽIGA

SLUŽBENIK ZA OVERE



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja **KIPAR**

Da je ova javna isprava

2. potpisana od strane MESTO PEČATA: **K. SPYROU**

3. u svojstvu **Okružnog službenika**

4. i snabdevena žigom/pečatom **Okružnog službenika**

TVRDI

5. u Nikoziji 6. dana MESTO PEČATA **14. MARTA 2008.**

7. MESTO PEČATA **D. KATSARA**

8. br. **84335/08**

9. žig/pečat

10. potpis

MESTO PEČATA

**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
I JAVNOG REDA**

MESTO DVE TAKSENE MARKE

potpis s.r.

Stalni sekretar

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

000

KRAJ PREVODA



Broj: 5250/9/08

Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.

Beograd, 20. marta 2008.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal contains the text: "STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI I NEMAČKI JEZIK U OKRUŽNJEM SUDA U BEOGRADU" around the perimeter, and "PEROLO ZORAN" in the center. Below the seal, the name "ZORAN PEROLO" is printed in a smaller font.

stalni sudski tumač za nemački i engleski jezik
Maršala Birjuzova 30, BEOGRAD

Imenovan rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,
Beograd, Srbija, br. 74-02-99/91-03

Power of Attorney

By

Belagon Limited

By this power of Attorney given on the 3rd day of March 2008

By

Belagon Limited

a company incorporated and registered in the Republic of Cyprus, under registration No. 216598 having its registered office at 3 Themistokli Dervi, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, (hereinafter called "the company") hereby appoints

**Ms Tamara Durutović, attorney at law,
of 37/II Novaka Miloševa, Podgorica, Montenegro**


(hereinafter called "the attorney") the true and lawful attorney of the company for and in the name of and on behalf of the company to do or execute all or any of the acts and things hereinafter mentioned that is to say:

To generally act as the attorney of the Company in relation to the purchase of the whole stake by the Company from TIMI HOLDINGS LIMITED, of 3 Julia House, Themistokli Dervi, CY 1066 Nicosia, Cyprus, as the seller, in "UNIVERZAL MONTE" d.o.o., Herceg Novi, Montenegro (TIMI HOLDINGS LIMITED has 100% stake in "UNIVERZAL MONTE" d.o.o.), with the following specific powers:

- (1) To sign, in the name and on behalf of the Company, as the buyer, the Stake Sale/Purchase Agreement with TIMI HOLDINGS LIMITED, of 3 Julia House, Themistokli Dervi, CY 1066 Nicosia, Cyprus, as the seller, for sale/purchase of stake in "UNIVERZAL MONTE" d.o.o., Herceg Novi, Montenegro;
- (2) To promulgate, in the name and on behalf of the Company as the owner of the whole stake in "UNIVERZAL MONTE" d.o.o., necessary resolutions arising out of or in connection with the sale/purchase of the stake under the Agreement mentioned in Item (1) above; and
- (3) To sign, in the name and on behalf of the Company as the owner of the whole stake in "UNIVERZAL MONTE" d.o.o., the founding act and/or statute of "UNIVERZAL MONTE" arising out of or in connection with the sale/purchase of the stake under the Agreement mentioned in Item (1) above; and
- (4) Generally, to pass all necessary resolutions, to sign all necessary documents and to undertake all other necessary activities in connection with the sale/purchase of stake in "UNIVERZAL MONTE" d.o.o.

2 This Power of attorney is valid until the 3rd of March 2009






And it is hereby declared that:


- (a) The company hereby ratifies and confirms and agrees to ratify and confirm whatsoever the attorney shall do or purport to do by virtue of this power of attorney including in such confirmation whatsoever shall be done between the time of revocation of this power of attorney and the time of that revocation becoming known to the said attorney.
- (b) The company hereby authorises and empowers the attorney to acknowledge in its name and as the act and the deed of the company this power of attorney and that the seal of the company was duly affixed hereto and to register and record the same in the proper office and or registry and to obtain any and every other act and thing whatsoever which may be in anywise requisite or proper for authenticating and giving full effect to this power of attorney according to the law and usages of the respective country as fully and effectually as could the company.

In witness whereof this power of attorney has been executed this 3rd day of March two thousand eight.

The common seal of **Belagon Limited** was hereunto affixed in the presence of:




 Soterakis Koupepides
 Director



 Maria Pitta
 For Coly Secretarial Limited
 Secretary

Signed this day in my presence by Mr Soterakis Koupepides as director and Mrs Maria Pitta for Coly Secretarial Limited, the secretary of **Belagon Limited**, both of Nicosia, who are personally known to me and sealed this day in my presence under the common seal of the said **Belagon Limited**. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 3rd day of March 2008.



ANTHOULIS S. SAVVIDES
 Certifying Officer
 Nicosia - Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. ANTHOULIS SAVVIDES a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to certify signature and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying officer of Nicosia.



Nicosia - Cyprus
Date 14 MAR 2008

District Officer
Nicosia

(Sg) K. SPYROU

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country CYPRUS
This public document (Sg) K. SPYROU
- 2. has been signed by
- 3. acting in the capacity of District Officer
- 4. bears the seal/stamp of the District Officer
- 5. at Nicosia
- 6. Certified the 14 MAR 2008
- 7. by D. KATSARA
- 8. No. 84335/08
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature:



Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке KK преко поште

дана 1.09.2008 предато на пошту дана _____

препоручено дана, _____

Број: _____ Број примјерака _____ Ужитога. 2/12а ЕП _____



Overen prevod sa engleskog jezika

grb

REPUBLIKA KIPAR

HE44

HE 216598

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, POGL. 113

Odeljak 15 (1)

UVERENJE O REGISTRACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA

OVIM SE POTVRĐUJE da je privredno društvo

BELAGON LIMITED

registrovano danas u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Pogl. 113, kao privredno društvo sa ograničenom odgovornošću.

Potpisano svojeručno u Nikoziji dana 18. decembra 2007.godine

.....
Registrator preduzeća

OVERENA PREVEDENA KOPIJA ORIGINALA

potpis, s.r.

MESTO PEČATA

I.PAPADOPOULOU

za Registratora preduzeća

13. marta 2008.godine



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja **KIPAR**

Da je ova javna isprava

2. potpisana od strane

MESTO PEČATA
IR.PAPADOPOULOU

3. u svojstvu

Registratora preduzeća

4. i snabdevena žigom/pečatom **Registratora preduzeća**

TVRDI

5. u **Nikoziji**

6. dana MESTO PEČATA **18. MARTA 2008**

7. MESTO PEČATA **A. CONSTANDINOU**

8. br. **87766/08**

9. žig/pečat

10. potpis

MESTO PEČATA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
I JAVNOG REDA
MESTO TAKSENE MARKE
2 X 1,71 €

potpis s.r.
Stalni sekretar
Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

0 0 0

KRAJ PREVODA



Broj: 5250/5/08

Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.

Beograd, 20. marta 2008.



stalni sudski tumač za nemački i engleski jezik
Maršala Birjuzova 30, BEOGRAD

Imenovan rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,
Beograd, Srbija, br. 74-02-99/91-03



HE 216598

HE 44

ΕΞΙΣΧΥΣΤΗ
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

I. Country Cyprus
II. Public document No. ΠΑΡΑΔΟΧΟΥΛΟΥ

..... by designated by

to Registrar of Companies
THE COMPANIES LAW, CAP. 113
to Registrar of Companies
Section 15(1)

Certified
..... of the
CONSTITUTION

CERTIFICATE OF INCORPORATION


.....

..... of

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

BELAGON LIMITED

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.



Given under my hand in Nicosia on the 18th of December, 2007

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

I. ΠΑΡΑΔΟΧΟΥΛΟΥ

for Registrar of Companies

13 March, 2008

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country **CYPRUS**
This public document **IR. PAPADOPOULOU**
- 2. has been signed by
- 3. acting in the capacity of Registrar of Companies.
- 4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.

Certified
5. at Nicosia 6. the **18 MAR 2008**
A. CONSTANDINOU

7. by


8. No. **87766/08**

9. Seal/stamp:

10. Signature:



[Handwritten Signature]
.....
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



Overen prevod sa engleskog

mesto grba

REPUBLIKA KIPAR

HE 216598

**MINISTARSTVO TRGOVINE, INDUSTRIJE TURIZMA
ODSEK REGISTRATORA PREDUZEĆA I
ZVANIČNOG STEČAJNOG UPRAVITELJA
NIKOZIJA**

13. marta 2008.

UVERENJE

BELAGON LIMITED

Ovim se potvrđuje da je u skladu sa evidencijom koju vodi ovaj Odsek
sedište napred navedenog privrednog društva na sledećoj adresi:

Themistokli Dervi, 5
JULIA HOUSE
P.C. 1066, Nikozija, Kipar

potpis, s.r.
MESTO PEČATA
I.PAPADOPOULOU
za Registratora preduzeća



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja **KIPAR**

Da je ova javna isprava

2. potpisana od strane

MESTO PEČATA
IR.PAPADOPOULOU

3. u svojstvu

Registratora preduzeća

4. i snabdevena žigom/pečatom

Registratora preduzeća

TVRDI

5. u Nikoziji

6. dana MESTO PEČATA **18. MARTA 2008**

7. MESTO PEČATA **A. CONSTANDINOU**

8. br. **87763/08**

9. žig/pečat

10. potpis

MESTO PEČATA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
I JAVNOG REDA
MESTO TAKSENE MARKE
2 X 1,71 €

potpis s.r.
Stalni sekretar
Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

0 0 0

KRAJ PREVODA



Broj: 5250/6/08

Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.

Beograd, 20. marta 2008.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ZORAN PEROLO', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI I NEMAČKI JEZIK' around the top edge, 'ZORAN PEROLO' in the center, and 'ZAPISNIK OBRUČE OKRUGA BEOGRAD' around the bottom edge. There is also a small star symbol within the stamp.

stalni sudski tumač za nemački i engleski jezik
Maršala Birjuzova 30, BEOGRAD

Imenovan rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,
Beograd, Srbija, br. 74-02-99/91-03

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 216598

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER

NICOSIA

13 March, 2008

CERTIFICATE

BELAGON LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department,
the Registered Office of the above Company is situated at:

Themistokli Dervi, 3
JULIA HOUSE
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus



I. Papadopoulos
I. PAPAΔOΠOYΛOY
For Registrar of Companies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS
This public document
2. has been signed by IR. PAPADOPOULOU
3. acting in the capacity of Registrar of Companies.
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.
5. at Nicosia Certified 18 MAR 2008
6. the
A. CONSTANDINOU
7. by
8. No. 87763/08
9. Seal/stamp: 10. Signature:




[Handwritten Signature]
.....
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке AK преко поште
дана 1.04.2008 у предлогу на пошту

предметно дана _____

Код _____



Overen prevod sa engleskog jezika

mesto grba

REPUBLIKA KIPAR

HE 216598

**MINISTARSTVO TRGOVINE, INDUSTRIJE TURIZMA
ODSEK REGISTRATORA PREDUZEĆA I
ZVANIČNOG STEČAJNOG UPRAVITELJA
NIKOZIJA**

13. marta 2008.

**UVERENJE
BELAGON LIMITED**

Ovim se potvrđuje, da su u skladu sa evidencijom koju vodi ovaj Odsek, sledeća lica Direktor i Sekretar napred navedenog privrednog društva:

Direktor

SOTERAKIS KOUPEPIDES

Themistokli Dervi, 5



Zemlja državljanstva

Kipar

STELLA RAOUNA

Themistokli Dervi, 5



Kipar

P.C. 1066, Nikozija, Kipar

Sekretar

COLY SECRETARIAL LIMITED

Themistokli Dervi, 5
ELENION BUILDING, 2nd floor
P.C. 1066, Nikozija, Kipar

Zemlja državljanstva

potpis, s.r.

MESTO PEČATA

I.PAPADOPOULOU

za Registratora preduzeća



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja **KIPAR**

Da je ova javna isprava

2. potpisana od strane **MESTO PEČATA:
IR.PAPADOPOULOU**

3. u svojstvu **Registratora preduzeća**

4. i snabdevena žigom/pečatom **Registratora preduzeća**

TVRDI

5. u Nikoziji 6. dana MESTO PEČATA **18. MARTA 2008**

7. MESTO PEČATA **A. CONSTANDINOU**

8. br. **87759/08**

9. žig/pečat

10. potpis

MESTO PEČATA
**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
I JAVNOG REDA**
MESTO TAKSENE MARKE
2 X 1,71 €

potpis s.r.
Stalni sekretar
Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

0 0 0

KRAJ PREVODA



Broj: 5250/7/08

Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.

Beograd, 20. marta 2008.




stalni sudski tumač za nemački i engleski jezik
Maršala Birjuzova 30, BEOGRAD

Imenovan rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,
Beograd, Srbija, br. 74-02-99/91-03



HE 216598

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ
MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER

NICOSIA

13 March 2008

CERTIFICATE

BELAGON LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Directors and Secretary of the above Company:

Directors

Country of Nationality

SOTERAKIS KOUPEPIDES

Cyprus

Themistokli Dervi, 5

STELLA KAOUNA

Themistokli Dervi, 5

Secretary

Country of Nationality

COLY SECRETARIAL LIMITED

Themistokli Dervi, 5
ELENION BUILDING, 2nd floor
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus

I. PAPADOPOULOU
For Registrar of Companies



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS

This public document **IR. PAPADOPOULOU**

2. has been signed by

3. acting in the capacity of Registrar of Companies.

4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.

5. at Nicosia Certified 6. the **18 MAR 2008**
A. CONSTANDINOU

7. by

8. No. **87759/08**

9. Seal/stamp:

10. Signature:



Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ приликом _____
дана 17.04.2008 предјато на пошту дана _____

препоручено дана _____

Број _____ Број пријаве _____

